



MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE

DIREKTORAT ZA MAKROEKONOMSKE I FISKALNE ANALIZE I PROJEKCIJE

MJESEČNI

MAKROEKONOMSKI IZVJEŠTAJ

MAJ 2025



+ 1.0%

PROGNOZIRANI
RAST EKONOMIJE
EUROZONE U 2025.



+ 2.5%

RAST DOMAĆE
EKONOMIJE U PRVOM
KVARTALU 2025.



+ 3.9%

GODIŠNJA
INFLACIJA U MAJU



+ 4.2 MILIONA

RAST PRIHODA
BUDŽETA U PRVA
ČETIRI MJESECA 2025.



+ 9.91%

NAJNIŽA STOPA
NEZAPOSLENOSTI OD
KADA POSTOJI
EVIDENCIJA



+ 44.7%

RAST NOVOODOBRENIH
KREDITA NA KRAJU APRILA



+ 2.5%

RAST PRILIVA STRANIH
DIREKTNIH INVESTICIJA
U PRVA ČETIRI MJESECA



+ 22.0%

RAST NETO ZARADE
U PRVA ČETIRI
MJESECA 2025.



Realni sektor i inflacija

Crna Gora je u prvom kvartalu 2025. godine ostvarila stopu realnog rasta BDP-a od 2,5%. Ekonomija Evropske unije je u istom periodu rasla po stopi od 1,6%. Najveći rast u domaćem BDP-u, bilježe bruto investicije u osnovna sredstva (10,4%) i privatna potrošnja (8,5%). U periodu januar-april 2025. godine, Crna Gora u kolektivnom smještaju bilježi 247.505 dolazaka (godišnji rast od 3,8%) i 601.527 ostvarenih noćenja (godišnji pad od 2,6%). Najveće učešće u ukupnim noćenjima stranih turista na bazi kolektivnog smještaja, ostvarili su turisti iz Srbije (12,8%); Ujedinjenog Kraljevstva (9,3%); Njemačke (8,2%) i Turske (7,0%). Industrijska proizvodnja je zabilježila pad od 1,2%, usljed godišnjeg pada proizvodnje električne energije od 12,4%, dok su sektori prerađivačke industrije i vađenja rude i kamena ostvarili rast od 6,4% i 9,9%, respektivno. Godišnja stopa inflacije u maju 2025. iznosi 3,9%. Najveći uticaj na rast potrošačkih cijena u maju imale su cijene hrane i bezalkoholnih pića (uticaj 1,5 p.p) i kategorija 'Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva' (uticaj 0,9 p.p).



Međunarodno okruženje

Prema izvještaju Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD)¹, predviđa se da će globalni rast BDP-a usporiti sa 3,3% u 2024. godini na 2,9% ove i naredne godine (na osnovu pretpostavke da će carinske stope iz sredine maja ostati na snazi). Kada je riječ o Eurozoni, projektuje se da će ekonomski rast

iznositi 1,0% u 2025. godini, nakon 0,8% u 2024, prije nego što poraste na 1,2% u 2026. godini. Povećane trgovinske tenzije biće ublažene kontinuiranim kapitalnim ulaganjima iz fondova oporavka i razvoja (*NextGenerationEU*) i otpornim tržištem rada, dok se projektuje da će ukupna inflacija u Eurozoni biti blizu ciljanog nivoa od oko 2% do 2026. godine.



Zaposlenost i dohodak

Prosječni broj zaposlenih u periodu januar-april 2025. godine iznosio je 261,8 hiljada i povećan je 4,8% u odnosu na uporedni period 2024. godine. Registrovana stopa nezaposlenosti u aprilu 2025. godine iznosila je 9,91% (pad 2,67 p.p. na godišnjem nivou) i predstavlja najnižu stopu nezaposlenosti od kada postoji evidencija ZZZCG i prvi put u istoriji Crne Gore da je stopa nezaposlenosti jednocifrena. Prosječna neto zarada za period januar-april 2025. godine iznosila je 1004 eura i u odnosu na uporedni period 2024. godine, došlo je do rasta prosječne neto zarade za 22,0%. Prosječna penzija sa obračunatim razlikama u aprilu 2025. je iznosila 539€, što je godišnji rast od 5,7%.



Fiskalni sektor

Prihodi budžeta u periodu januar-april 2025. godine, iznosili su 897,5 mil.€ ili 11,3% procijenjenog BDP-a (7,965,4 mil.€), što je za 4,2 mil.€ ili 0,5% veće u odnosu na isti period prethodne godine. U posmatranom periodu realizovano je 98,6% plana tj. do ispunjenja plana nedostajalo je 13,0 mil.€. Gotovo sve glavne kategorije prihoda

¹ [OECD Economic Outlook, Volume 2025 Issue 1](#)

budžeta bilježe rast, kako u odnosu na isti period prethodne godine, tako i u odnosu na plan. Izdaci budžeta u periodu januar-april 2025. godine iznosili su 906,5 mil.€ ili 11,4% procijenjenog BDP-a. U odnosu na isti period prethodne godine, izdaci su veći 64,6 mil.€ (7,7%) i dodatna potrošnja iskazana je u okviru potreba većeg izdvajanja troškova mandatornog karaktera. U odnosu na plan ove godine, izdaci su manji za 79,7 mil.€ (8,1%) i odraz su dinamike pristizanja obaveza u ovom periodu. U prva četiri mjeseca 2025. godine, ostvaren je deficit budžeta u iznosu od 9,0 mil.€, odnosno na nivou od 0,1% procijenjenog BDP-a, što je za 66,6 mil.€ bolje ostvarenje od plana koji predviđa ostvarenje deficita od 75,7 mil.€. U aprilu je ostvaren suficit budžeta u iznosu od 54,9 mil.€, što je za 9,8 mil.€ ili 21,6% bolje ostvarenje od plana.



Finansijski sektor

Prema podacima CBCG, neto profit crnogorskih banaka u aprilu 2025. godine iznosio je 48,1 mil.€, što je 10,8% manje u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Ukupni krediti su na kraju aprila tekuće godine iznosili 5.031,1 mil.€ i ostvarili su godišnji rast od 15,2%. Krediti privredi su zabilježili rast od 21,8%, dok su krediti stanovništvu zabilježili rast od 19,1%. Novoodobreni krediti su u prva četiri mjeseca 2025. godine iznosili 778,3 mil.€ (rast od 44,7% na godišnjem nivou), od čega su pozajmice privrede iznosile 402,2 mil.€ (rast od 61,0% na godišnjem nivou), dok su građani pozajmili 350,0 mil.€ (rast od 34,1% na godišnjem nivou). U aprilu 2025. godine, zabilježen je rast ukupnih depozita na godišnjem nivou od


6,0%, kada su iznosili 5.657,2 mil.€, pri čemu su depoziti stanovništva porasli 14,9% na godišnjem nivou. Prosječna ponderisana efektivna aktivna kamatna stopa na novoodobrene kredite u aprilu 2025. godine iznosila je 6,11% i bilježi pad od 0,78 p.p u odnosu na april 2024. godine.



Spoljnotrgovinska razmjena i investicije


Ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena u prva četiri mjeseca 2025. bilježi rast od 2,8% u odnosu na uporedni period 2024. Izvoz roba u vrijednosti od 200,8 mil.€ bilježi blagi pad od 2,0% u odnosu isti period 2024, zbog pada izvoza aluminijuma za 59,9%. Sa druge strane, rast izvoza električne energije iznosi 29,3% (izvezeno 56,9 mil.€) i boksita 23,1%. Uvoz roba u vrijednosti od 1.305,2 mil.€ bilježi rast od 3,6%. U strukturi uvoza najviše su zastupljeni mašine i transportni uređaji 340,8 mil.€, prehrambeni proizvodi 240,8 mil.€ i industrijski proizvodi 198,6 mil.€. Neto priliv stranih direktnih investicija (SDI) u periodu januar-april 2025. godine iznosio je 163,1 mil.€, što je za 0,5% više u odnosu na uporedni period 2024. godine. Ukupan priliv SDI iznosio je 297,7 mil.€, što predstavlja rast od 2,5% u odnosu na prošlu godinu. U strukturi vlasničkih ulaganja, investicije u kompanije i banke iznosile su 23,7 mil.€ (pad od 47,4%), dok su ulaganja u nekretnine iznosila 160,3 mil.€ (rast od 20,2%). Priliv SDI u formi interkompanijskog duga iznosio je 106,4 mil.€, što je za 1,5% manje nego u periodu januar-april 2024. Ukupan odliv SDI u periodu januar-april 2025. iznosio je 134,7 mil.€, što je za 5,1% više u odnosu na 2024. Najveće učešće u ukupnom prilivu SDI imale su Turska (54,2 mil.€), Srbija (48,1 mil.€) i SAD (23,3 mil.€).

Grafik 1 Realne stope rasta BDP-a, u %




...Rast ekonomije 2,5% u prvom kvartalu 2025...

Grafik 2 Inflacija, CPI, godišnja i mjesečna stopa %




...Godišnja inflacija u maju 3,9%...

Grafik 3 Suficit budžeta, april 2025, u mil.€




...U aprilu ostvaren suficit budžeta za 9,8 miliona veći od planiranog...

Grafik 4 Ukupan priliv SDI i SDI u nekretnine, u mil. €




...Rast ulaganja u nekretnine i ukupnog priliva SDI od 20,2% i 2,5%, respektivno...

Grafik 5 Stopa nezaposlenosti (ZZZCG)



...Stopa nezaposlenosti pala na jednocifrenih 9,91% prvi put u istoriji...

Grafik 6 Ukupni krediti i depoziti, u mil. €



...Godišnji rast ukupnih kredita i depozita 15,2% i 6,0%, respektivno...